

## Izmjena postupka

### OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Implementacija platforme za rano prepoznavanje IT  
bezbednosnih incidenata

Vrsta predmeta:

Usluge

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

### PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA  
HERCEG NOVI

PIB:

02293196

### Uslovi prije izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tip uslova                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, sto se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ovog zakona; | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| obrazac 2 izjava ponuđača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrazac 2                        |
| ponuda vazi 60 dana od dana otvaranja ponuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok važenja ponude               |
| mjesto realizacije ugovora, fco narucilacMesto isporuke, ugradnje i instalacije (hardverske platforme): objekat Naručioca u Herceg Novom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Usluge prevencije sajber napada se odnosi na korišćenje centra za rano prepoznavanja IT incidenata, što treba da doprinese sveukupnom povećanju bezbednosti postojećih IT sistema<br>Od ponuđača se očekuje uspostavljanje sistema koji u realnom vremenu prikuplja podatke sa svih kritičnih sistema, prepoznaje incidente i na adekvatan način o njima obaveštava Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| rok plaćanja: 15 dana od dana potpisanog zapisnik o predaji posla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok plaćanja          |
| rok izvršenja ugovora : maksimum 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rok izvršenja ugovora |
| <p>Izvršilac usluga mora da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• čuva kao poverljive sve informacije vezane za bezbednosnu infrastrukturu Naručioca, kao i sve druge informacije sa kojima dođe u kontakt tokom perioda pružanja usluge, u skladu sa Zakonima koji pokrivaju predmetnu oblast</li> <li>• Garantuje mogućnost izmene koda u smislu promene i/ili dodavanja novih funkcionalnosti na zahtev Naručioca.</li> <li>• Obezbedi tehničku podršku i održavanje platforme za rano prepoznavanje IT incidenata i to:</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi          |
| Tehnička podrška ponuđača putem e-pošte i telefona 24h7 (24 (dvadeset četiri) sati dnevno, sedam dana u nedelji) koja podrazumeva dobijanje odgovora na sva pitanja vezana za optimalno funkcionisanje i administraciju platforme za rano prepoznavanje IT incidenata, na period od 12 (dvanaest) meseci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drugi uslovi          |
| <p>Korektivno održavanje</p> <p>Pod korektivnim održavanjem podrazumeva se otklanjanje nefunkcionalnosti u radu platforme za rano prepoznavanje IT incidenata. Korektivno održavanje podrazumeva udaljenu (remote) i podršku na lokaciji Naručioca (onsite) u slučaju neispravnosti, nefunkcionisanja i kvarova implementiranog softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka. Ponuđač je dužan da prati rad sistema i da izvršava sve potrebne aktivnosti na otklanjanju neispravnosti, nefunkcionisanja i kvarova implementiranog softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka, odnosno da vrši sve potrebne aktivnosti u svrhu obezbeđivanja pune funkcionalnosti, u periodu od 12 (dvanaest) meseci.</p> | Drugi uslovi          |
| Ponuđač je dužan da u roku za pružanje usluge organizuje i izvrši obuku za rad u centru za rano prepoznavanja IT incidenata za 2 zaposlena lica Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drugi uslovi          |
| Rok odziva po prijavi tehničkog problema: maksimalno 1 sat od prijave istog putem maila u garantnom periodu. Ponuđač mora obezbediti neometani prijem maila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rok izvršenja ugovora |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rok za otklanjanje kvara/nedostatka na opremi u garantnom roku: maksimum 24 sata od sata od sata odziva po prijavi kvara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drugi uslovi |
| Garantni rok za pruženu uslugu: 12 (dvanaest) meseci i važi od dana potpisivanja Zapisnika o pruženoj usluzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garantni rok |
| <p>Ponudjač dostavlja Izjavu/Potvrdu ponuđača platforme za rano prepoznavanje IT incidenata koja mora da sadrži sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da će omogućiti izmene koda u smislu promene i/ili dodavanja novih funkcionalnosti na zahtev Naručioca;</li> <li>- da će ponuđač na period od 12 (dvanaest) meseci obezbediti tehničku podršku putem e-pošte i telefona, korektivno održavanje i redundantni Centar za rano prepoznavanje IT incidenata;</li> </ul> <p>koja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.</p> | Drugi uslovi |
| <p>Izjava ponuđača da raspolaže poslovnim kapacitetom, odnosno da je za period koji nije duži do 1 (jedne) godine do dana objavljivanja poziva 31.12.2024..2024. godine), u ugovorenom roku i kvalitetu izvršio najmanje 3 (tri) usluge na bazi istih tehnologija i ponuđač dostavlja:za to treeba da se naglasi u izjavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spisak naručilaca kod kojih su izvršene usluge i</li> </ul>                                                                                                                           | Drugi uslovi |
| ponudjač dostavlja potvrdu/e izdatu/e od strane naručilaca navedenih u prethodnoj izjavi , Kontakt telephone I lica radi provjere od starne naručioca u slucaju potrebe provjere od strane naručioca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drugi uslovi |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>Ukoliko ponuđač nije i proizvođač softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka, kao dokaz da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije, implementacije i servisiranje svih ponuđenih komponenata sistema ponuđač dostavlja važeću potvrdu proizvođača softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema .....overenu pečatom i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača (MAF) ili izjavu na memorandumu predstavnika proizvođača ili generalnog distributera softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka u slobodnoj formi da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema , a koja mora da bude overena pečatom i potpisom predstavnika proizvođača ili generalnog distributera.</p> <p>U slučaju da je potvrda/izjava data od strane generalnog distributera, ponuđač je dužan da dostavi i ugovor ili drugi dokument o distributerskom odnosu između proizvođača i distributera.</p> <p>U slučaju da ponudu podnosi ponuđač koji je ujedno i generalni distributer, potrebno je da dostavi - ugovor o distributerskom odnosu sa proizvođačem ili drugi dokaz iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da je ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema .</p> | <p>Drugi uslovi</p> |
| <p>ponuđač dostavlja Izjavu da posjeduje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ili odgovarajuće, ponuđač dostavlja:</li> <li>- a kopiju važećeg Sertifikata o ispunjavanju standarda ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ili odgovarajuće, dostavlja ponuđač kod potpisivanja ugovora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Drugi uslovi</p> |

## Uslovi nakon izmjena

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tip uslova                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, sto se dokazuje na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 ovog zakona; | Obavezni uslovi                  |
| U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uslovi za obavljanje djelatnosti |
| obrazac 2 izjava ponuđača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrazac 2                        |
| ponuda vazi 60 dana od dana otvaranja ponuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rok važenja ponude               |
| mjesto realizacije ugovora, fco narucilacMesto isporuke, ugradnje i instalacije (hardverske platforme): objekat Naručioca u Herceg Novom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mjesto izvršenja ugovora         |
| Usluge prevencije sajber napada se odnosi na korišćenje centra za rano prepoznavanja IT incidenata, što treba da doprinese sveukupnom povećanju bezbednosti postojećih IT sistema<br>Od ponuđača se očekuje uspostavljanje sistema koji u realnom vremenu prikuplja podatke sa svih kritičnih sistema, prepoznaje incidente i na adekvatan način o njima obaveštava Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi                     |
| rok placanja: 15 dana od dana potpisanog zapisnik o predaji posla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rok plaćanja                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| rok izvršenja ugovora : maksimum 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rok izvršenja ugovora |
| <p>Izvršilac usluga mora da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• čuva kao poverljive sve informacije vezane za bezbednosnu infrastrukturu Naručioca, kao i sve druge informacije sa kojima dođe u kontakt tokom perioda pružanja usluge, u skladu sa Zakonima koji pokrivaju predmetnu oblast</li> <li>• Garantuje mogućnost izmene koda u smislu promene i/ili dodavanja novih funkcionalnosti na zahtev Naručioca.</li> <li>• Obezbedi tehničku podršku i održavanje platforme za rano prepoznavanje IT incidenata i to:</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | Drugi uslovi          |
| Tehnička podrška ponuđača putem e-pošte i telefona 24h7 (24 (dvadeset četiri) sati dnevno, sedam dana u nedelji) koja podrazumeva dobijanje odgovora na sva pitanja vezana za optimalno funkcionisanje i administraciju platforme za rano prepoznavanje IT incidenata, na period od 12 (dvanaest) meseci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugi uslovi          |
| <p>Korektivno održavanje</p> <p>Pod korektivnim održavanjem podrazumeva se otklanjanje nefunkcionalnosti u radu platforme za rano prepoznavanje IT incidenata. Korektivno održavanje podrazumeva udaljenu (remote) i podršku na lokaciji Naručioca (onsite) u slučaju neispravnosti, nefunkcionisanja i kvarova implementiranog softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka.</p> <p>Ponuđač je dužan da prati rad sistema i da izvršava sve potrebne aktivnosti na otklanjanju neispravnosti, nefunkcionisanja i kvarova implementiranog softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka, odnosno da vrši sve potrebne aktivnosti u svrhu obezbeđivanja pune funkcionalnosti, u periodu od 12 (dvanaest) meseci.</p> | Drugi uslovi          |
| Ponuđač je dužan da u roku za pružanje usluge organizuje i izvrši obuku za rad u centru za rano prepoznavanja IT incidenata za 2 zaposlena lica Naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Drugi uslovi          |
| Rok odziva po prijavi tehničkog problema: maksimalno 1 sat od prijave istog putem maila u garantnom periodu. Ponuđač mora obezbediti neometani prijem maila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rok izvršenja ugovora |
| Rok za otklanjanje kvara/nedostatka na opremi u garantnom roku: maksimum 24 sata od sata od sata odziva po prijavi kvara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugi uslovi          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Garantni rok za pruženu uslugu: 12 (dvanaest) meseci i važi od dana potpisivanja Zapisnika o pruženoj usluzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantni rok |
| <p>Ponudjač dostavlja Izjavu/Potvrdu ponuđača platforme za rano prepoznavanje IT incidenata koja mora da sadrži sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da će omogućiti izmene koda u smislu promene i/ili dodavanja novih funkcionalnosti na zahtev Naručioca;</li> <li>- da će ponuđač na period od 12 (dvanaest) meseci obezbediti tehničku podršku putem e-pošte i telefona, korektivno održavanje i redundantni Centar za rano prepoznavanje IT incidenata;</li> </ul> <p>koja mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.</p>                                                                                                                                                                   | Drugi uslovi |
| <p>Izjava ponuđača da je za period koji nije duži do 1 (jedne) godine do dana objavljivanja poziva 31.12.2024..2024. godine), u ugovorenom roku i kvalitetu izvršio najmanje 3 (tri) usluge na bazi istih tehnologija i ponuđač dostavlja:za to treeba da se naglasi u izjavi: - spisak naručilaca kod kojih su izvršene usluge , gdje predmetna Izjava treba da sadrzi informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vrijeme realizacije ugovora I to mjesec i godina početka i zavrsetka posla,</li> <li>- vrijednost realizovanog ugovora sa PDV-om,</li> <li>- naziv kupca usluga kome su realizovane predmetne usluge</li> <li>- kontakt telefon i lice radi provjere naručioca u slučaju potrebe .</li> </ul> | Drugi uslovi |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>Ukoliko ponuđač nije i proizvođač softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka, kao dokaz da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije, implementacije i servisiranje svih ponuđenih komponenata sistema ponuđač dostavlja važeću potvrdu proizvođača softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema .....overenu pečatom i potpisanu od strane ovlaštenog lica proizvođača (MAF) ili</p> <p>izjavu na memorandumu predstavnika proizvođača ili generalnog distributera softvera za monitoring, zaštitu i prikupljanje podataka u slobodnoj formi da je ponuđač ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema , a koja mora da bude overena pečatom i potpisom predstavnika proizvođača ili generalnog distributera.</p> <p>U slučaju da je potvrda/izjava data od strane generalnog distributera, ponuđač je dužan da dostavi i ugovor ili drugi dokument o distributerskom odnosu između proizvođača i distributera.</p> <p>U slučaju da ponudu podnosi ponuđač koji je ujedno i generalni distributer, potrebno je da dostavi - ugovor o distributerskom odnosu sa proizvođačem ili drugi dokaz iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da je ovlašten da pruža usluge instalacije i implementacije svih ponuđenih komponenata sistema .</p> | Drugi uslovi |
| <p>ponuđač dostavlja Izjavu da posjeduje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ili odgovarajuće, ponuđač dostavlja:</li> <li>- a kopiju važećeg Sertifikata o ispunjavanju standarda ISO 27001 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ili odgovarajuće, dostavlja ponuđač kod potpisivanja ugovora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drugi uslovi |
| <p>Broj radnih stanica koje naručilac sada ima je 100, sa mogućim proširenjem do 200.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drugi uslovi |

### Kriterijumi prije izmjena

| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Cijena | -                          | -               |

## Kriterijumi nakon izmjena

|        |                            |                 |
|--------|----------------------------|-----------------|
| Opis   | Očekivani odgovor ponuđača | Metod bodovanja |
| Cijena | -                          | -               |

## Tehnička specifikacija prije izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                     | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Količina | Jedinica mjere   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 24950.00                        | 1                           | Implementacija platforme za rano prepoznavanje IT bezbednosnih incidenata | <p>Implementirana platforma za rano prepoznavanje IT bezbednosnih incidenata MORA DA ISPUNI sledeće funkcionalne zahteve:</p> <p>Prikupljanje i analiza podataka i obaveštavanje o incidentima</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prihvatanje, pohranjivanje i analiza događaja u realnom vremenu poslatih sa postojećih IT sistema (OS radnih stanica, OS servera, ruteri, aplikacija, baze podataka, web servera, IDS sistema, firewall-a i dr.).</li><li>• Brza pretraga, kroz velike količine podataka u cilju digitalne forenzike cyber incidenata</li><li>• Sistem mora da podrži analizu neograničene količine podataka, limitirane isključivo hardverskim kapacitetima, dok softver ne sme da ima ograničenja u količini podataka za analizu pretraživanja</li><li>• Pohranjivanje podataka u sledećim oblicima:</li></ul> <p>o originalni tekstualni oblik (originalni, nepromenjen oblik podataka koji će se automatski arhivirati i koristiti pre svega za pravne potrebe);</p> <p>o goli pretraživi podaci (originalni oblik podataka sa dodatnim meta podacima vezanim za način prijema , sa mogućnošću brze pretrage);</p> | 1.00     | kompletna usluga |

o parsirani podaci (analizirani podaci na osnovu konteksta i/ili sintaksne strukture u cilju brze pretrage i korelacije događaja); o obogaćeni događaji (originalni događaji kojima se dodaju u realnom vremenu kritične informacije nastale na osnovu korelacije); o sintetički događaji: podaci nastali putem korelacije originalnih podataka.

- Platforma za rano prepoznavanje IT incidenata predstavlja ključni element u savremenom informacionom društvu, osiguravajući brzu i efikasnu identifikaciju potencijalnih pretnji i problema u okviru IT okruženja. S obzirom na sve veći broj sajber napada i bezbednosnih izazova, potreba za sopstvenim alatom koji će aktivno monitorisati, analizirati i odgovarati na incidente postaje kritična. U tom kontekstu, ključna specifikacija koja se zahteva za ovakvu platformu je integracija i korišćenje standardizovanog formata IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format), kako je definisano u IETF RFC 4765.

IDMEF predstavlja standard koji omogućava uniformnost u obliku poruka koje se koriste za izveštavanje o sigurnosnim incidentima. Specifičnost ovog formata je u njegovoj univerzalnosti - on ne samo što podstiče saradnju i integraciju između različitih sigurnosnih sistema, već takođe omogućava upoređivanje i korelaciju upozorenja iz više heterogenih izvora, poput različitih operativnih sistema, mrežnih uređaja, aplikacija, i drugih sistema. Ovo je posebno značajno u detektovanju složenih napada koji zahtevaju analizu preko više sistema. Navedena platforma, s tim u vidu, mora imati sposobnost da transformiše klasične logove, koji su proizvedeni od strane različitih izvora (OS radnih stanica, OS servera, rutera, aplikacija, baza podataka, web servera, IDS sistema, firewall-a i dr.) u IDMEF upozorenja. Ova konverzija omogućava standardizaciju svih sigurnosnih upozorenja, što doprinosi efikasnijoj obradi i odgovoru na incidente.

Dalje, interfejs platforme mora biti dizajniran tako da pruža intuitivan i jasan pristup svim sigurnosnim upozorenjima koja se generišu, s obzirom na to da IT stručnjaci treba da imaju mogućnost da brzo identifikuju i odgovore na potencijalne pretnje. Stoga,

interfejs mora podržavati bilo koju vrstu pretraživanja, sortiranja i filtriranja na svakom polju unutar IDMEF sadržaja. Ova funkcionalnost omogućava personalu da efektivno upravlja upozorenjima, prilagođavajući prikaz podataka svojim potrebama, i time značajno ubrzava proces odlučivanja.

Uključivanjem ovih specifikacija, platforma za rano prepoznavanje IT incidenata postaje moćan alat koji ne samo da povećava sigurnost informacionog sistema, ali takođe značajno doprinosi optimalnom raspodelom resursa, jer omogućava IT stručnjacima da se fokusiraju na najkritičnije upozorenja i incidente, time povećavajući ukupnu efikasnost upravljanja informacionim sistemima.

- Anonimizacija svih logova u skladu sa GDPR

Kreiranje, uspostavljanje i održavanje jedinstvenog registra informacionih logova na ključnim elementima informacionog sistema, u okviru kojeg je neophodno pseudonimizirati i/ili anonimizirati sve prikupljene podatke u realnom vremenu, kao jednoj od ključne mere zaštite podataka

o Anonimizacija podataka u realnom vremenu, čime se onemogućava bilo koji vid pretrage i skladištenja privatnih podataka korisnika sistema

o Mogućnost otkrivanja anonimiziranih podataka, a na osnovu dodatnih informacija poznatih samo korisniku, na specifične ili zahteve u skladu sa zakonom.

- Korelacija:

o korelacija u realnom vremenu u cilju prepoznavanja poznatih vektora napada, a takođe i prepoznavanja anomalija u ponašanju na osnovu statističkih modela;

o mogućnost „obogaćivanja“ originalnih podataka na osnovu korelacije;

o kreiranje „Skupovnih“ događaja koji uključuju sve varijacije međusobno korelisanih događaja u događaju, isključujući potrebu za čuvanjem svih relevantnih događaja;

o mogućnost adekvatne reakcije u cilju prevencije ili minimizacija posledica.

o mogućnost implementiranja bilo koje poslovne logike u korelacionim pravilima;  
o Predefinisana baza korelacionih pravila , kao i mogućnost povezivanja na centralnu bazu korelacionih pravila proizvođača rešenja/platforme  
o istorijska korelacija za otkrivanje sporih, niskoprofilnih napada, kao i retroaktivne korelacije novootkrivenih vektora napada nad starim podacima;  
o integracija sa bazom VirusTotal(Virustotal) u cilju višestruke detekcije malicioznih/inficiranih procesa, a takođe i radi retroaktivne analize svih ikada startovanih procesa;  
o integracija sa javnim i komercijalnim threat intelligence sistemima u cilju korelacije sa lokalnim podacima i detekcije APT napada.

- Vizuelna rekonstrukcija aktivnosti sistema/procesa/zaposlenih i mogućnost praćenja aktivnosti kroz vreme, a u cilju praćenja kompleksnih lanaca događaja radi lakše detekcije i forenzike napada.
- Mogućnost vizuelnog praćenja aktivnosti administratora u realnom vremenu (praćenje pristupa sistemima, startovanih procesa, pristupa fajlovima i druge aktivnosti) i prikaz kroz interaktivne grafove.

#### Raspoređivanje i praćenje sajber zamki

Raspoređivanje i praćenje cyber zamki je potrebno u cilju proaktivne detekcije aktivnosti uljeza kod Naručioca. Zamke moraju biti podržane za svaku fazu napada, uključujući zamke na nivou operativnih sistema, mreža, lažnih servisa, memorije sistema, markiranih dokumenata. Raspoređivanje i praćenje cyber zamki podrazumeva sledeće:

- Mogućnost postavljanja zamki koje simuliraju regularne sisteme a u cilju navođenja napadača na pogrešne korake, u cilju detekcije u realnom vremenu, svakog pokušaja i to vezano za lokaciju napadača (njegov IP i geolokaciju), način napada (vektor napada koji ukazuje na način na koji je izvršen napad (npr SQL injection string,

vrsta logona...), kao i konkretne alatke koje napadač pokušava da uploaduje (malware, C&C programme, exploite..).

- Zamke se postavljaju eksterno (na javnim IP adresama) ili interno (unutar korisničke LAN mreže).
- Sledeće vrste zamki moraju da budu zadovoljene:

o standardni servisi (zamke koje pružaju standardne servise kao što su samba, ftp, telnet, ssh, http i drugi),

o digitalni klonovi: kloniranje specifičnog servisa u cilju otkrivanja njegovih ranjivosti i ranog otkrivanja napadača (npr kloniranje web kamera, web servisa, IoT uređaja...)

o ubacivanje zamki u memoriju računara u cilju pogrešne detekcije postojećih servisa i korisničkih lozinki,

o ubacivanje zamki u dokumente (doc, pdf) u cilju detekcije pokušaja otvaranje dokumenta.

- Sistem za praćenje aktivnosti na svim zamkama u realnom vremenu, sa geo mapom i identifikacijom geo lokacije odakle napad dolazi kao i praćenje statistike napada za svaku od zamki.
- Centralna registracija svake zamke pre integracije u sistem, u cilju sprečavanja slanja lažnih informacija.
- Mogućnost rada zamki na virtualnim mašinama kao i rada na eksternim uređajima.
- Mogućnost pravljenja zamki po narudžbini, po specifičnim zahtevima.
- Integracija zamki sa centralnim sistemom za praćenje, u cilju integracije podataka, korelacije sa drugim događajima u sistemu, vizuelne rekonstrukcije, kao i automatske remedijacije
- Arhitektura:

o mogućnost distribuiranog procesiranja: mogućnost horizontalne skalabilnosti

Sistema tako da se određene faze procesiranje mogu izvršavati paralelno na različitim sistemima;

o dinamičko rutiranje događaja: mogućnost rutiranja događaja na različite putanje procesiranja u zavisnosti od sadržaja samog događaja;

o kompletan sistem mora podražavati

izvršavanje na virtuelnim mašinama.

## Tehnička specifikacija nakon izmjena

| Procijenjena vrijednost bez PDV | Redni broj predmeta nabavke | Opis predmeta nabavke                                                     | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Količina | Jedinica mjere   |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 24950.00                        | 1                           | Implementacija platforme za rano prepoznavanje IT bezbednosnih incidenata | <p>Implementirana platforma za rano prepoznavanje IT bezbednosnih incidenata MORA DA ISPUNI sledeće funkcionalne zahteve:</p> <p>Prikupljanje i analiza podataka i obaveštavanje o incidentima</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prihvatanje, pohranjivanje i analiza događaja u realnom vremenu poslatih sa postojećih IT sistema (OS radnih stanica, OS servera, rutera, aplikacija, baze podataka, web servera, IDS sistema, firewall-a i dr.).</li><li>• Brza pretraga, kroz velike količine podataka u cilju digitalne forenzike cyber incidenata</li><li>• Sistem mora da podrži analizu neograničene količine podataka, limitirane isključivo hardverskim kapacitetima, dok softver ne sme da ima ograničenja u količini podataka za analizu pretraživanja</li><li>• Pohranjivanje podataka u sledećim oblicima:</li></ul> <p>o originalni tekstualni oblik (originalni, nepromenjen oblik podataka koji će se automatski arhivirati i koristiti pre svega za pravne potrebe);</p> <p>o goli pretraživi podaci (originalni oblik podataka sa dodatnim meta podacima vezanim za način prijema , sa mogućnošću brze pretrage);</p> <p>o parsirani podaci (analizirani podaci na osnovu konteksta i/ili sintaksne strukture u cilju brze pretrage i korelacije događaja);</p> <p>o obogaćeni događaji (originalni događaji kojima se dodaju u realnom vremenu kritične informacije nastale na osnovu korelacije);</p> | 1.00     | kompletna usluga |

o sintetički događaji: podaci nastali putem korelacije originalnih podataka.

- Platforma za rano prepoznavanje IT incidenata predstavlja ključni element u savremenom informacionom društvu, osiguravajući brzu i efikasnu identifikaciju potencijalnih pretnji i problema u okviru IT okruženja. S obzirom na sve veći broj sajber napada i bezbednosnih izazova, potreba za sopstvenim alatom koji će aktivno monitorisati, analizirati i odgovarati na incidente postaje kritična. U tom kontekstu, ključna specifikacija koja se zahteva za ovakvu platformu je integracija i korišćenje standardizovanog formata IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format), kako je definisano u IETF RFC 4765.

IDMEF predstavlja standard koji omogućava uniformnost u obliku poruka koje se koriste za izveštavanje o sigurnosnim incidentima. Specifičnost ovog formata je u njegovoj univerzalnosti - on ne samo što podstiče saradnju i integraciju između različitih sigurnosnih sistema, već takođe omogućava upoređivanje i korelaciju upozorenja iz više heterogenih izvora, poput različitih operativnih sistema, mrežnih uređaja, aplikacija, i drugih sistema. Ovo je posebno značajno u detektovanju složenih napada koji zahtevaju analizu preko više sistema. Navedena platforma, s tim u vidu, mora imati sposobnost da transformiše klasične logove, koji su proizvedeni od strane različitih izvora (OS radnih stanica, OS servera, rutera, aplikacija, baza podataka, web servera, IDS sistema, firewall-a i dr.) u IDMEF upozorenja. Ova konverzija omogućava standardizaciju svih sigurnosnih upozorenja, što doprinosi efikasnijoj obradi i odgovoru na incidente.

Dalje, interfejs platforme mora biti dizajniran tako da pruža intuitivan i jasan pristup svim sigurnosnim upozorenjima koja se generišu, s obzirom na to da IT stručnjaci treba da imaju mogućnost da brzo identifikuju i odgovore na potencijalne pretnje. Stoga, interfejs mora podržavati bilo koju vrstu pretraživanja, sortiranja i filtriranja na svakom polju unutar IDMEF sadržaja. Ova funkcionalnost omogućava personalu da efektivno upravlja upozorenjima, prilagođavajući prikaz podataka svojim



potrebama, i time značajno ubrzava proces odlučivanja.

Uključivanjem ovih specifikacija, platforma za rano prepoznavanje IT incidenata postaje moćan alat koji ne samo da povećava sigurnost informacionog sistema, ali takođe značajno doprinosi optimalnom raspodelom resursa, jer omogućava IT stručnjacima da se fokusiraju na najkritičnije upozorenja i incidente, time povećavajući ukupnu efikasnost upravljanja informacionim sistemima.

- Anonimizacija svih logova u skladu sa GDPR

Kreiranje, uspostavljanje i održavanje jedinstvenog registra informacionih logova na ključnim elementima informacionog sistema, u okviru kojeg je neophodno pseudonimizirati i/ili anonimizirati sve prikupljene podatke u realnom vremenu, kao jednoj od ključne mere zaštite podataka

o Anonimizacija podataka u realnom vremenu, čime se onemogućava bilo koji vid pretrage i skladištenja privatnih podataka korisnika sistema

o Mogućnost otkrivanja anonimiziranih podataka, a na osnovu dodatnih informacija poznatih samo korisniku, na specifične ili zahteve u skladu sa zakonom.

- Korelacija:

o korelacija u realnom vremenu u cilju prepoznavanja poznatih vektora napada, a takođe i prepoznavanja anomalija u ponašanju na osnovu statističkih modela;

o mogućnost „obogaćivanja“ originalnih podataka na osnovu korelacije;

o kreiranje „Skupovnih“ događaja koji uključuju sve varijacije međusobno korelisanih događaja u događaju, isključujući potrebu za čuvanjem svih relevantnih događaja;

o mogućnost adekvatne reakcije u cilju prevencije ili minimizacija posledica.

o mogućnost implementiranja bilo koje poslovne logike u korelacionim pravilima;

o Predefinisana baza korelacionih pravila , kao i mogućnost povezivanja na centralnu bazu korelacionih pravila proizvođača rešenja/platforme

o istorijska korelacija za otkrivanje sporih, niskoprofilnih napada, kao i retroaktivne korelacije novootkrivenih vektora napada nad starim podacima;  
o integracija sa bazom VirusTotal(Virustotal) u cilju višestruke detekcije malicioznih/inficiranih procesa, a takođe i radi retroaktivne analize svih ikada startovanih procesa;  
o integracija sa javnim i komercijalnim threat intelligence sistemima u cilju korelacije sa lokalnim podacima i detekcije APT napada.

- Vizuelna rekonstrukcija aktivnosti sistema/procesa/zaposlenih i mogućnost praćenja aktivnosti kroz vreme, a u cilju praćenja kompleksnih lanaca događaja radi lakše detekcije i forenzike napada.
- Mogućnost vizuelnog praćenja aktivnosti administratora u realnom vremenu (praćenje pristupa sistemima, startovanih procesa, pristupa fajlovima i druge aktivnosti) i prikaz kroz interaktivne grafove.

#### Raspoređivanje i praćenje sajber zamki

Raspoređivanje i praćenje cyber zamki je potrebno u cilju proaktivne detekcije aktivnosti uljeza kod Naručioca. Zamke moraju biti podržane za svaku fazu napada, uključujući zamke na nivou operativnih sistema, mreža, lažnih servisa, memorije sistema, markiranih dokumenata.  
Raspoređivanje i praćenje cyber zamki podrazumeva sledeće:

- Mogućnost postavljanja zamki koje simuliraju regularne sisteme a u cilju navođenja napadača na pogrešne korake, u cilju detekcije u realnom vremenu, svakog pokušaja i to vezano za lokaciju napadača (njegov IP i geolokaciju), način napada (vektor napada koji ukazuje na način na koji je izvršen napad (npr SQL injection string, vrsta logona...), kao i konkretne alatke koje napadač pokušava da uploaduje (malware, C&C programme, exploite..).
- Zamke se postavljaju eksterno (na javnim IP adresama) ili interno (unutar korisničke LAN mreže).

• Sledeće vrste zamki moraju da budu zadovoljene:

o standardni servisi (zamke koje pružaju standardne servise kao što su samba, ftp, telnet, ssh, http i drugi),  
o digitalni klonovi: kloniranje specifičnog servisa u cilju otkrivanja njegovih ranjivosti i ranog otkrivanja napadača (npr kloniranje web kamera, web servisa, IoT uređaja...)  
o ubacivanje zamki u memoriju računara u cilju pogrešne detekcije postojećih servisa i korisničkih lozinki,  
o ubacivanje zamki u dokumente (doc, pdf) u cilju detekcije pokušaja otvaranje dokumenta.

- Sistem za praćenje aktivnosti na svim zamkama u realnom vremenu, sa geo mapom i identifikacijom geo lokacije odakle napad dolazi kao i praćenje statistike napada za svaku od zamki.
- Centralna registracija svake zamke pre integracije u sistem, u cilju sprečavanja slanja lažnih informacija.
- Mogućnost rada zamki na virtualnim mašinama kao i rada na eksternim uređajima.
- Mogućnost pravljenja zamki po narudžbini, po specifičnim zahtevima.
- Integracija zamki sa centralnim sistemom za praćenje, u cilju integracije podataka, korelacije sa drugim događajima u sistemu, vizuelne rekonstrukcije, kao i automatske remedijacije
- Arhitektura:

o mogućnost distribuiranog procesiranja:  
mogućnost horizontalne skalabilnosti  
Sistema tako da se određene faze procesiranje mogu izvršavati paralelno na različitim sistemima;  
o dinamičko rutiranje događaja: mogućnost rutiranja događaja na različite putanje procesiranja u zavisnosti od sadržaja samog događaja;  
o kompletan sistem mora podražavati izvršavanje na virtuelnim mašinama.  
\* Broj radnih stanica je 100, sa mogućim proširenjem do 200.